



Appendix D


Spurious Emission at Antenna Terminal

According to FCC Part 2.1051 & 22.917




TM1


Channel 1013




Date: 7.MAR.2011 00:16:01



Date: 7.MAR.2011 00:16:26




Date: 7.MAR.2011 00:16:52




Date: 7.MAR.2011 00:17:18




Channel 283




Date: 7.MAR.2011 00:16:09



Date: 7.MAR.2011 00:16:35




Date: 7.MAR.2011 00:17:01




Date: 7.MAR.2011 00:17:27




Channel 777




Date: 7.MAR.2011 00:16:18



Date: 7.MAR.2011 00:16:43



Date: 7.MAR.2011 00:17:09




Date: 7.MAR.2011 00:17:35




TM3


Channel 1013




Date: 7.MAR.2011 00:17:46



Date: 7.MAR.2011 00:18:11




Date: 7.MAR.2011 00:18:37




Date: 7.MAR.2011 00:19:03




Channel 283




Date: 7.MAR.2011 00:17:54



Date: 7.MAR.2011 00:18:20




Date: 7.MAR.2011 00:18:46




Date: 7.MAR.2011 00:19:12




Channel 777




Date: 7.MAR.2011 00:18:02



Date: 7.MAR.2011 00:18:28



Date: 7.MAR.2011 00:18:54




Date: 7.MAR.2011 00:19:20




EVDO subtype 0


Channel 1013




Date: 8.MAR.2011 19:46:33



Date: 8.MAR.2011 19:47:17




Date: 8.MAR.2011 19:48:01




Date: 8.MAR.2011 19:48:45




Channel 283




Date: 8.MAR.2011 19:46:48



Date: 8.MAR.2011 19:47:32




Date: 8.MAR.2011 19:48:16




Date: 8.MAR.2011 19:49:00




Channel 777




Date: 8.MAR.2011 19:47:02



Date: 8.MAR.2011 19:47:46



Date: 8.MAR.2011 19:48:30




Date: 8.MAR.2011 19:49:14




EVDO subtype 2

Modulation: BPSK


Channel 1013




Date: 8.MAR.2011 18:00:59



Date: 8.MAR.2011 18:01:24




Date: 8.MAR.2011 18:01:50




Date: 8.MAR.2011 18:02:16




Channel 283




Date: 8.MAR.2011 18:01:07



Date: 8.MAR.2011 18:01:33



Date: 8.MAR.2011 18:01:59




Date: 8.MAR.2011 18:02:25




Channel 777




Ref 35 dBm Att 55 dB *RBW 1 kHz *VBW 10 kHz SWT 145 ms
Marker 1 [T1] -38.51 dBm
10.129807692 kHz




Date: 8.MAR.2011 18:01:16



Date: 8.MAR.2011 18:01:41



Date: 8.MAR.2011 18:02:07




Date: 8.MAR.2011 18:02:33




Modulation: QPSK


Channel 1013




Date: 8.MAR.2011 18:02:42



Date: 8.MAR.2011 18:03:08



Date: 8.MAR.2011 18:03:34




Date: 8.MAR.2011 18:03:59




Channel 283




Ref 35 dBm Att 55 dB *RBW 1 kHz *VBW 10 kHz SWT 145 ms
Marker 1 [T1] -37.98 dBm
11.259615385 kHz




Date: 8.MAR.2011 18:02:50



Date: 8.MAR.2011 18:03:16




Date: 8.MAR.2011 18:03:42




Date: 8.MAR.2011 18:04:08




Channel 777




Date: 8.MAR.2011 18:02:59



Date: 8.MAR.2011 18:03:25



Date: 8.MAR.2011 18:03:50




Date: 8.MAR.2011 18:04:16




Modulation: 8PSK


Channel 1013




Date: 8.MAR.2011 18:04:25



Date: 8.MAR.2011 18:04:52




Date: 8.MAR.2011 18:05:17




Date: 8.MAR.2011 18:05:43




Channel 283




Date: 8.MAR.2011 18:04:34



Date: 8.MAR.2011 18:05:00




Date: 8.MAR.2011 18:05:26




Date: 8.MAR.2011 18:05:52




Channel 777




Date: 8.MAR.2011 18:04:43



Date: 8.MAR.2011 18:05:08



Date: 8.MAR.2011 18:05:34



Date: 8.MAR.2011 18:06:00